
Summary of Anomalies:

station info

BE orbit 67249 EGOI data missing 01-MAR-2008 02:56:02.120 - 01-MAR-2008 03:09:26.611	804.49100 [sec]
MI orbit 67249 EGOI data missing 01-MAR-2008 02:26:35.738 - 01-MAR-2008 02:37:42.788	667.05000 [sec]
SG orbit 67249 EGOI data missing 01-MAR-2008 03:07:12.528 - 01-MAR-2008 03:20:50.057	817.52900 [sec]
BE orbit 67250 EGOI data missing 01-MAR-2008 04:36:28.895 - 01-MAR-2008 04:46:25.024	596.12900 [sec]
MM orbit 67250 EGOI data missing 01-MAR-2008 05:16:55.915 - 01-MAR-2008 05:22:42.333	346.41800 [sec]
MI orbit 67250 EGOI data missing 01-MAR-2008 04:04:52.992 - 01-MAR-2008 04:17:32.371	759.37900 [sec]
SG orbit 67250 EGOI data missing 01-MAR-2008 04:48:36.256 - 01-MAR-2008 04:57:32.553	536.29700 [sec]
MM orbit 67251 EGOI data missing 01-MAR-2008 06:58:30.310 - 01-MAR-2008 07:05:30.697	420.38700 [sec]
MA orbit 67252 EGOI data missing 01-MAR-2008 08:01:42.965 - 01-MAR-2008 08:10:09.414	506.44900 [sec]
MA orbit 67253 EGOI data missing 01-MAR-2008 09:38:41.230 - 01-MAR-2008 09:52:21.593	820.36300 [sec]
MA orbit 67254 EGOI data missing 01-MAR-2008 11:19:35.230 - 01-MAR-2008 11:28:08.894	513.66400 [sec]
MM orbit 67255 EGOI data missing 01-MAR-2008 13:39:14.209 - 01-MAR-2008 13:51:57.814	763.60500 [sec]
SG orbit 67255 EGOI data missing 01-MAR-2008 14:05:37.343 - 01-MAR-2008 14:13:47.231	489.88800 [sec]
BE orbit 67256 EGOI data missing 01-MAR-2008 14:12:39.854 - 01-MAR-2008 14:26:04.305	804.45100 [sec]
MI orbit 67256 EGOI data missing 01-MAR-2008 14:46:51.740 - 01-MAR-2008 14:56:43.518	591.77800 [sec]
SG orbit 67256 EGOI data missing 01-MAR-2008 15:41:52.817 - 01-MAR-2008 15:55:36.394	823.57700 [sec]
BE orbit 67257 EGOI data missing 01-MAR-2008 15:55:42.725 - 01-MAR-2008 16:03:16.676	453.95100 [sec]
MI orbit 67257 EGOI data missing 01-MAR-2008 16:24:45.074 - 01-MAR-2008 16:37:46.482	781.40800 [sec]
CM orbit 67257 EGOI data missing 01-MAR-2008 16:27:25.735 - 01-MAR-2008 16:39:50.994	745.25900 [sec]
MM orbit 67258 EGOI data missing 01-MAR-2008 18:37:10.571 - 01-MAR-2008 18:49:46.166	755.59500 [sec]
MM orbit 67259 EGOI data missing 01-MAR-2008 20:16:28.405 - 01-MAR-2008 20:29:12.057	763.65200 [sec]
MA orbit 67259 EGOI data missing 01-MAR-2008 19:19:03.590 - 01-MAR-2008 19:27:39.452	515.86200 [sec]
HO orbit 67260 EGOI data missing 01-MAR-2008 21:51:29.027 - 01-MAR-2008 22:00:32.917	543.89000 [sec]
MM orbit 67260 EGOI data missing 01-MAR-2008 21:56:19.659 - 01-MAR-2008 22:08:54.376	754.71700 [sec]
MA orbit 67260 EGOI data missing 01-MAR-2008 20:54:15.174 - 01-MAR-2008 21:07:57.404	822.23000 [sec]
HO orbit 67261 EGOI data missing 01-MAR-2008 23:26:55.036 - 01-MAR-2008 23:41:11.636	856.60000 [sec]
MM orbit 67261 EGOI data missing 01-MAR-2008 23:37:04.385 - 01-MAR-2008 23:48:51.251	706.86600 [sec]
MA orbit 67261 EGOI data missing 01-MAR-2008 22:39:11.057 - 01-MAR-2008 22:45:05.638	354.58100 [sec]

instrument info

EGOI

1 - complete solar calibration measurements available
start time 16:13:59.783, orbit 67257,
(increase of intensity of PMD readouts during available
solar calibration measurements data:
15625 BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

GOME Daily Reports Analysis 01 Mar 2008

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	OK
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK

Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK
Scan Mirror Motor Current	OK
Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK